

Төхтүрдээби оџону сайыннарар киин «Мичил» оџо саада

Педагогическай тэрээһин технологическай каартата
аралдьыйыы - «Форт-Боярд»
(бэлэмнэнии бөлөх)

Иитээччи: Григорьева Сардаана
Викторовна
Дуоһунаһа: эти-хааны эрчийэр инструктор
Үөрэбэ: «ИРОиПК» переквал..

2020 с.

Сыала		«Форт-Боярд» аралдыйы нөнүө бэйэ кыабын тургутуу.				
Сүрүн үөрэтэр уобалас		Эт- хаан сайдыыта				
Түһүмэхтэр	Соруктар	Иитээччи оҕону кытта алтыһытын кэрүңнэрэ	Иитээччи туттар материаллара.	Түһүмэхтэринэн иитээччи оҕолордуун алтыһыта.		Түмүк
				Иитээччи	Оҕолор	
I	Форт-Боярд оонньууну билиһиннэри, быраабыланы быһаары	Съэргэһии, слайды бииргэ керуу, оонньуу быраабылатын быһаары.	Проектор, музыкальнай центр, ноутбук	Иитээччи оҕолорго оонньуу быраабылатын быһаарар	Слайды кереллер, быраабыланы билсэллэр	Оҕолор оонньуу быраабылатын билистилэр.
II	Уунан айан	Уунан айан сэрэхтээбин уерэтэр	Сымнаҕас модуль, оранжевай танас, муз. центр	Ууга сэрэхтээх буолары этэр, оҕолору катерга олордор	Иитээччини истэн, катерга олон айанна туруналлар	Кириэппэскэ кэли.
	Мэһэйи туораабын	Мэһэйи туораабыны кердерер	Скамейкалар, уруу акулалар	Скамейка устун тирэхтээхтик туттан хаамыыны кердерер.	Оҕолор сэрэнэн, иитээччини истэн, мэһэйи туоруулар.	Мэһэйи туораан кириэппэскэ тийии.
	Кириэппэс хаһаайынын, Фуралыын керсүү	Фуралыын билсиһиннэрэр Оҕолору кытта картаны уерэтэр	Кумааһыга уруу даммыт карта, песочнай чаһы, улахан кинигэ, шкатулка, кулуустэр, кулуус угар сумка, муз. центр	Батыһыннанан суурэр Фура таабырыннар болһойон истэн таайалларын кебулуур картаны, быһаарар.	Иитээччини батыһан суурэллэр Болһойон истэллэр таабырыннар таайаллар Иитээччини кытта тэннэ картаны уерэтэллэр	Кириэппэс хаһаайынын Фуралыын керсүүлэр Таабырыннар таайан картаны ылаллар

	<p>1 сорудах Колбалары уунан толорон сорудах ылыы</p>	<p>Оболорго сорудах хаамыытын быьаарсарга кемелеуу</p>	<p>2 колба, уулаах бидэрэ, 4 оонньуур чааскы, 2 «киндер сюрприз» коробката, тирээпкэлэр, кулуус</p>	<p>Сорудабы сепке толороллоругар салайан бидэрэр.</p>	<p>Тургэнник суурэн колбаларга уу кугаллар</p>	<p>Сорудабы толорон. бастакы кулууууу ылаллар</p>
	<p>2 сорудах Ообуй ситимнээх тоннелы туорааьын</p>	<p>Сорудабы сепке толороллорун ситиьии</p>	<p>3 резина мээйдээх дуга, колокольчиктар, кулуус</p>	<p>Сорудабы сепке толороллоругар ейебул буолар</p>	<p>Дугалар анныларынан чуорааннары тыьаапакка сыьыллаллар</p>	<p>Ообуй ситимнээх тоннелын туораан, иккис кулуууу ылаллар</p>
	<p>3 сорудах «Харана хос» Мас геометрической фигуралары илии иминэн сепке таайыы</p>	<p>Сорудабы сепке толороллорун быьаарыы, илии иминэн сепке таайалларын ситиьии</p>	<p>Хортуон коробка, 3 мастан онобуллубут геометрической фигуралар, кулуус</p>	<p>Сорудабы быьаарар, сепке эппиттэри хайьыыр</p>	<p>Фигуралары кербекке, илии иминэн таайан, септеех эппиэти бидэрэллэр</p>	<p>Фигуралары сепке таайан, ууус кулуууу ылаллар</p>

<p>4 сорудах «Медузалаах бассейн» Ууга умсан сорудахтаах кувшины ылаабын</p>	<p>Медузалар тустарынан кылгас билибиннэри, сэрэтии. Ууга сэрэхтээх буолууну быһаарыы</p>	<p>2 стойка, 2 зонтик (медузалар), кубик, кувшин, кумаабыга суруллубут сорудахтар, ракушкалар, кулуус</p>	<p>Сорудахтары быһаарар. Ейебул буолар</p>	<p>Урдуктэн ыстаналлар. Ууга устары хамсанан кердереллер. Схеманан хамсанылары сепке таайан онороллор</p>	<p>Уруьуйдаммыт схеманан хамсанылары сепке онорон, тердус кулууьу ылаллар</p>
<p>5 сорудах «Лабиринт»</p>	<p>Сорудабы сепке толороллорун салайыы</p>	<p>Мас лабиринт, тими́р шарик</p>	<p>Лабиринны сепке тутан сорудабы толороллорун субэлиир</p>	<p>Тимир шаригы лабиринтан таьаарыахтаахтар.</p>	<p>Сорудабы толорон кулууьу ылаллар.</p>
<p>6 сорудах «Моталка» Фуралыын курэхтэьии</p>	<p>Сорудабы толороллорун салайыы, имигэс сымса буолалларын эрчийии</p>	<p>Былаах мас палкалар, кулуус</p>	<p>Салайан биэрэр</p>	<p>О5о Фуралыын курэхтэьэр</p>	<p>Фураны кьайан кулууьу ылар</p>